



Setšoantšo se kanna sa emela.
Sheba lithaloso tsa lintlha tsa sehlahisoa.

MCP79401T-I/MS

Karolo ea Karolo: **MCP79401T-I/MS**

Tlhaloso ea Sehlahisoa: IC RTC CLK/CALENDAR I2C 8-MSOP

Boemo ba RoHs: Tataiso ea mahala / RoHS e lumellanang

Datasheets: [1.MCP79401T-I/MS.pdf](#)
[2.MCP79401T-I/MS.pdf](#)

Moetsi / Mochini: Micrel / Microchip Technology

Sekepe se Tsoang ho: Hong Kong

Tsela ea Shipment: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[KENYA TLHATLHOBO](#)

Lintlha tsa sehlahisoa

Karolo ea Karolo	MCP79401T-I/MS	Moetsi	Micrel / Microchip Technology
Tlhaloso	IC RTC CLK/CALENDAR I2C 8-MSOP	Temo ea mahala ea boemo bo phahameng / boemo ba RoHS	Tataiso ea mahala / RoHS e lumellanang
Leqephe la lintlha	1.MCP79401T-I/MS.pdf2.MCP79401T-I/MS.pdf		
Voltage - Supply, Battery	1.3 V ~ 5.5 V	Tšebeliso ea Voltage	1.8 V ~ 5.5 V
Thapa	Clock/Calendar	Boemo ba nako	HH:MM:SS (12/24 hr)
Package ea Lisebelisoa tsa Thepa	8-MSOP	Sehlooho	-
Packaging	Tape & Reel (TR)	Package / Case	8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width)
Mocheso o sebetsang	-40°C ~ 85°C	Mofuta oa ho Thaba	Surface Mount
Mokhoa oa ho Utloisisa Bohloko (MSL)	1 (Unlimited)	Boemo ba Sephotso	64B
Nako ea Moeta-pele e Tloaelehileng	7 Weeks	Temo ea mahala ea boemo bo phahameng / boemo ba RoHS	Lead free / RoHS Compliant
Sebopeho	I ² C, 2-Wire Serial	Likaroloana	Alarm, Leap Year, Square Wave Output, SRAM, Unique ID
Tlhaloso e qaqileng	Real Time Clock (RTC) IC Clock/Calendar 64B I ² C, 2-Wire Serial 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width)	Date Date	YY-MM-DD-dd
Hona joale - Nako ea ho boloka nako (Max)	1.2µA (Typ) @ 3.3V	Base Part Number	MCP79401

Lihlahisoa tse amanang

<p>MCP79401T-I/MNY Bahlahisi: Micrel / Microchip Technology Tlhaloso: IC RTC CLK/CALENDAR I2C 8-TDFN Kenya: MCP79401T-I/MNY.pdf</p> <p>RFQ</p>	<p>MCP79400T-I/ST Bahlahisi: Micrel / Microchip Technology Tlhaloso: IC RTC CLK/CALENDAR I2C 8-TSSOP Kenya: MCP79400T-I/ST.pdf</p> <p>RFQ</p>
<p>MCP79401-I/MS Bahlahisi: Micrel / Microchip Technology Tlhaloso: IC RTC CLK/CALENDAR I2C 8-MSOP Kenya: MCP79401-I/MS.pdf</p> <p>RFQ</p>	<p>MCP79401T-I/ST Bahlahisi: Micrel / Microchip Technology Tlhaloso: IC RTC CLK/CALENDAR I2C 8-TSSOP Kenya: MCP79401T-I/ST.pdf</p> <p>RFQ</p>
<p>MCP79402T-I/MNY Bahlahisi: Micrel / Microchip Technology Tlhaloso: IC RTC CLK/CALENDAR I2C 8-TDFN Kenya: MCP79402T-I/MNY.pdf</p> <p>RFQ</p>	<p>MCP79402-I/ST Bahlahisi: Micrel / Microchip Technology Tlhaloso: IC RTC CLK/CALENDAR I2C 8-TSSOP Kenya: MCP79402-I/ST.pdf</p> <p>RFQ</p>
<p>MCP79402-I/SN Bahlahisi: Micrel / Microchip Technology Tlhaloso: IC RTC CLK/CALENDAR I2C 8-SOIC Kenya: MCP79402-I/SN.pdf</p> <p>RFQ</p>	<p>MCP79401T-I/SN Bahlahisi: Micrel / Microchip Technology Tlhaloso: IC RTC CLK/CALENDAR I2C 8-SOIC Kenya: MCP79401T-I/SN.pdf</p> <p>RFQ</p>
<p>MCP79401-I/SN Bahlahisi: Micrel / Microchip Technology Tlhaloso: IC RTC CLK/CALENDAR I2C 8-SOIC Kenya: MCP79401-I/SN.pdf</p> <p>RFQ</p>	<p>MCP79400T-I/SN Bahlahisi: Micrel / Microchip Technology Tlhaloso: IC RTC CLK/CALENDAR I2C 8-SOIC Kenya: MCP79400T-I/SN.pdf</p> <p>RFQ</p>
<p>MCP79401-I/ST Bahlahisi: Micrel / Microchip Technology Tlhaloso: IC RTC CLK/CALENDAR I2C 8-TSSOP Kenya: MCP79401-I/ST.pdf</p> <p>RFQ</p>	<p>MCP79402-I/MS Bahlahisi: Micrel / Microchip Technology Tlhaloso: IC RTC CLK/CALENDAR I2C 8-MSOP Kenya: MCP79402-I/MS.pdf</p> <p>RFQ</p>

Related tags

Micrel / Microchip Technology MCP79401T-I/MS

Theko ea MCP79401T-I/MS

Lethathamo la libuka la MCP79401T-I/MS PDF

Stock ea MCP79401T-I/MS

Micrel / Microchip Technology MCP79401T-I/MS

Micrel / Microchip Technology MCP79401T-I/MS

Mofani oa MCP79401T-I/MS

Litšoantšo tsa MCP79401T-I/MS

Boitsebiso ba MCP79401T-I/MS Download

Reka MCP79401T-I/MS

Mofani oa thepa oa Micrel / Microchip Technology

Microchip Technology MCP79401T-I/MS

Mofani oa thepa oa MCP79401T-I/MS

Setšoantšo sa MCP79401T-I/MS

Boitsebiso ba MCP79401T-I/MS

Reka Micrel / Microchip Technology MCP79401T-I/MS

Mofani oa Micrel / Microchip Technology

Roving Networks / Microchip Technology MCP79401T-I/MS